g
ނެއްލައިދ ޞި އްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސަކަތް ތަކުގެ މައުލ މާތު
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
ނަމްބަރ މަސައްކަތު ތަފްސީލް އަދަދު ރޭޓް ޖުމްލަ
1 ރިސެޕްސަން ކައުންޓަރގެ މަސައްކަތް
-1 ކައުންޓަރ ހަދަންވާނީ މަރުކަޒުން ދޭ ކުރެހުމުގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭހެން ކުރެހުމުގައިވާ ޑިޒައިނަށެވެ.
-2 ފިލާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ހުދުކުލައިގެ 18މމގެ އޮފް ކަބަޑު ފިލައެވެ. އަދި ކާރވް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ހަމަ އެކުލައިގެ
ފޮމިކާ ފިލައެވެ. ކާވް ކުރާ ހިސާބުގައި ފޮމިކާ ފިލާ ޖެހުމުގެ ކުރިން 18މމ ބޯމިނުގެ ފްރޭމެއް ހަދަން ވާނެއެވެ.
-3 ކުރެހުމުގައި ދޮރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަބަޑުގައި ދޮރު ހަރުކުރެވި ތަޅު ހަރުކުރެވެން ވާނެއެވެ.
-4 ތިރީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ 120މމގެ އެލްމިނިއަމް ފޮތި، ކައުންޓަރ އަށް ވަންނަ ދޮރާއެކު ހަރުކުރެވެން ވާނެއެވެ.
-5 ހުޅުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނި ހައިޑްރޮލިކް އެސް.އެސް ހުޅެވެ.
-6 ހުރިހާ ދޮރުފަތްތަކުގައި އަތްގަނޑު ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.
-7 ކައުންޓަރ އަށް ވަންނަ ދޮރު ލެއްޕުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓޭނެ ހެން މެގްނެޓިކް 2 ޕިން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
-8 ތަޅު ހަރުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ކަބަޑާއި ދަމާ ވަތްކަނޑުތަކުގައި ތަޅު ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ދަމާ ވަތްގަނޑު ބަރީގައި
ހަރުކުރާނީ އެއްތަޅުން ބަރި އެއްކޮށް ތަޅުލެވޭނެ ފަދަ ތަޅެކެވެ.
-9 އަދި ކުރެހުމުގައި ވާހެން ކައުންޓަރ މަތިން 24މމ ބޯމިނުގެ ފަށެއް ކައުންޓަރ އިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަށުގެ
ތިރީގައި ވަށައިގެން އެކި ކުލަކުލަޔަ ށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ލެޑް ފްލެސް ސްޓްރިޕް ލައިޓް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. ލައިޓް ގެ ކޮންޓްރޯލް
އިންނަންވާނީ ކައުންޓަރގެ އެތެރޭގައެވެ.
-10 ކައުންޓަރ ނިމޭއިރު ހުދުކުލައިގެ ފޮމިކާ އެޖްބޭންޑް އެޅަންވާނެއެވެ.
-11 ކައުންޓަރ އެތެރޭގައި 2 ވޯކިން ސްޓެސަން އަށް ވާނެހެން 2 ގޭ ންގުގެ 3 ކަރަންޓް ސޮކެޓް ސްއިޗް ހަރު ކުރެވެން ވާނެއެވެ. އަދި
ކެޓް 6E ގެ 6 ޕޮއިންޓް މެއިން ނެޓްވޯކް ސވިޗުން ކައުންޓަރ އަށް އަޅަން ވާނެއެވެ.
1.1 ރިސެޕްޝަރ ކައުންޓަރ ހެދުން 1
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމެއިލް : info@krh.gov.mv ފޯނު ނަންބަރު: 6521661
Page1of7

g
ނެއްލައިދ ޞި އްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސަކަތް ތަކުގެ މައުލ މާތު
2 2 ޑްރެސިންގް ރ މުގައި ސިންކްއަށި ހެދުން
1. މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާ ސިންކު ނައްޓާ ކުރެހުމުގައި ވާ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތްވާނޭހެން އައު ސިންކު ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފެން
ގުޅާ ޑްރެއިނޭޖް ޕައިޕްލައިން މަރުކަޒުގެ ސެވަރޭޖާއި ގުޅުވާލެވެންވާނެއެވެ.
2. ސިންކުގައި މަރުކަޒުން އިރުޝާދުދޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެޕް (ސިންކަށް ޙާއްސަ އިސްކުރު) ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ސިންކްއަށި މަތީގައި އަދި ބިތުގައި 2' ×2' ހުދުކުލައިގެ މުށި ޖަހަންވާނެއެވެ. މުށި ފައްތަރުތަކުގައި ހުދު ސިމެންތި އަޅާ ރީތިކޮށް
އަދި ދާރަތަކުގައި ދާރަފަތި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
4. ސިންކްއަށި ތިރީގައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. ދޮރުފަތް ހަރުކުރަން ބޭނުންކުރާނީ ހައިޑްރޮލިކް އެ ސް.އެސް ހުޅެވެ. އަދި
ދޮރުފަތްތަކުގައި އަތްގަނޑު ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.
5. އަށި ނިމޭއިރު އުސްމިނުގައި 850މމ، ދިގުމިނުގައި 1200މމ އަދި ފުޅާމިނުގައި 600މމ ހުންނަންވާނެއެވެ.
6. ހަރުކުރެވޭ ސިންކް ވާންވާނީ އެސް އެސް ސިންކަށެވެ. އަދި ސިންކުގެ ފުޅާމިނުގައި ކުޑަވެގެން 400މމ އަދި ދިގުމިނުގައި ކުޑަވެގެން
700 މމ ހުންނަންވާނެއެވެ.
7. ހަރުކުރާ ސިން ކް ހުންނަންވާނި 2 ބަޔަކަށް ވާހެން، އެއްބައިގައި ޑްރެއިން ޓްރޭއަކާއެކުގައެވެ.
2.1 ޑްރެސިންގ ރ މް ސިންކް އަށި ހެދުން 1 600×1200×850
3 ފާޚާނާގެ ތަށިމުށި ބަދަލުކުރުން (ފާޚާނާތަށި އަދި ފިނޓިންގްސް އާއި އެކު)
1. މުށި ނައްޓާ މުށި ޖަހަންޖެހޭނީ ލޭބަރ ރ މުގެ 1 ފާޚާނާ ، ވާރޑުގައިވާ 2 ފާޚާނާއާއި ވޮޝް އޭރިއާ އަދި އިދާރީ އޮފީހުގައިވާ 1 ފާޚާނާގެ
ގައެވެ.
2. ތަޅުމުގައި ޖަހަންވާނީ 16”X16“ ހުދުކުލައިގެ ނުކައްސާ ހުދު މުއްޓެވެ. އަދި ބިތުގައި ޖަހަންވާނީ ' 1 '×2 ހުދުކުލައިގެ އޮފް މުއްޓެވެ.
މުށިތަކުގެ ދޭތެރޭގައި ހުދުސިމެންތި އަޅާ ރީތި ކުރަންވަނެއެވެ.
3. މުށި ޖެހުމުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ކެމިކަލް ސިމެންތިއެވެ. އަދި ފާހާނާ ތަޅުމާއި ގުޅިގެން އިންނަ ތަޅުން އުސްމިން ތަފާތުވާނަމަ
ހުދުކުލައިގެ ދަރާފަތި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމެއިލް : info@krh.gov.mv ފޯނު ނަންބަރު: 6521661
Page2of7

g
ނެއްލައިދ ޞި އްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސަކަތް ތަކުގެ މައުލ މާތު
4. ފާހާނާގައި ޖަހާ ހުރިހާ މުއްޓަކާއި އެހެނިހެން ފާހާނާ ސިސްޓަމްގެ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން އެތަކެތި އެޕްރ ވް ކުރަންވާނެއެވެ.
5. ފާހާނާ ތަށީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ކޮޓޯ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ބްރޭންޑްގެ އުސްތައްޓެވެ.
6. ފާހާނާ ގައި 1 ފާހާނާ ތަށި، 1 މ ނު ދޮންނަ ތަށި، 1 މުސްލިމް ސަވަރ، 1 ހޭންޑް ސަވަރ، 1 މ ނުބަލާ ލޯގަނަޑު، 1 ފެން
އިސްކުރު، ތުވާލިއަޅުވާ ހޮޅި، އައި.ވީ ފުޅި އަޅުވަން އެސް.އެސް ބުރެކެޓެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ވޯޑާއި ލޭބަރ ރ މް މ ނުދޮންނަތަށީގައި
ހަރުކުރާނީ އެލްބޯ ޓެބު އިސްކުރެވެ. ވޮސްއޭރިޔާގައި 2 މ ނުދޮންނަ ތަށި އަދި މ ނުބަލާ 2 ލޯގަނޑު ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
7. ފާހާނާގައި ފިޓިން ހަރުކުރަން ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެސް.އެސް އިސްކު ރެވެ. އަދި ސެލެކޯންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ އެންޓި ފަންގަސް
ހުދު ކުލައިގެ ސެލްކޯނެކެވެ.
8. މުށި ޖަހާ ތަނުގެ މިންތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމެއް މި ސީޓްގެ ޖަދުވަލްގަލްގައި "ފާހާނާ އަދި ވޮސްއޭރިޔާ" މިނަމުގައި ވާނެއެވެ.
މުށި ޖެހުން ބިތު ފާރު 907 އަކަފ ޓު
މުށި ޖެހުން ތަޅުން 226 އަކަފ ޓު
4 ލަކުޑި ކުޑަދޮރުތައް އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރަށް ބަދަލުކުރުން، އަދި ވޯރޑް ފާޚާނާ ދޮރުތައް އެލުމިނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުން.
-1 އިމާރާތުގެ 3 (ތިން) ކުޑަދޮރާއި ފާހާނަ 2 (ދެ) ދޮރު ނައްޓާ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް އެލްމެނިއަމް ދޮރުތައް ހަދާ ހަރުކުރަން
ވާނެއެވެ. ދޮރުތައް ނައްޓަންވާނީ ނައްޓާ ދޮރުތަކަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށެވެ. އަދި ދޮރު ދާރަތައް ސިމެންތިން ރީތި ކުރުމަށްފަހު
ސީލަރާއި ކުލަލާން ވާނެއެވެ. ދޮރު ދާރަ ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ހިމުން ހިލަ ވެއްޔެވެ. ދޮރުތަށް ނެއްޓުމުގައި އިމާރާތަށް ލިބޭ
ގެއްލުން ރަނ ގަޅު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މުށި ނެއްޓޭ ތަންތަނުގައި މުށި ޖަހަންވާނެއެވެ.
-2 ދޮރުފަތްތަށް ހެދުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ދޮރުތަކުގެ މިންތަށް ބަލަންވާނެއެވެ.
އެލްމިނިއަމް ދޮރު ހަދާ ހަރުކުރުން (ވާރޑް 2 ފާޚާނާ) 2 D1 އެތި
އެލްމިނިއަމް ކުޑަ ދޮރު ހަދާ ހަރުކުރުން W1 (5 ކަނި(1 އެތި
4.1 އެލްމިނިއަމް ކުޑަ ދޮރު ހަދާ ހަރުކުރުން W2 (3 ކަނި(2 އެތި
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމެއިލް : info@krh.gov.mv ފޯނު ނަންބަރު: 6521661
Page3of7

g
ނެއްލައިދ ޞި އްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސަކަތް ތަކުގެ މައުލ މާތު
4.2 އެލްމިނިއަމް ދޮރު ހަދާ ހަރުކުރުން (ވާރޑް އާއި ވޮސްއޭރިޔާ އާ ދޭތެރޭ) 1 D1 އެތި
ވާރޑް އެނދުތަކުގައި ސީލިންގ މައުންޓް ކާރޓެއިން ހަރުކުރުމާއި މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތަކުގެ ކާރޓެއިން ބަދަލުކުރުން
5
-1 ހޮސްޕިޓަލް ޓޮޕް ކޮލިޓީގެ ބެޑްސައިޑް ކާޓެންއިން ސަޕުލައިކުރުމާއި ހަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާމަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
މީގެތެރޭގައި ރެއިލިންގ، ހ ކް އަދި ބުޅިތަށް ހިމެނޭނެއެވެ. ކާރޓެއިން ހަރުކުރާނީ ވޯޑާއި ލޭބަރ ރ މް ބެޑުތަކުގައެވެ.
-2 ކުޑަދޮރުތަކުގެ ފޮތިތައް މަރުކަޒުން ދޭ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރެވެންވާނެއެވެ. ކުޑަދޮރުތަކުގެ ފޮތި އެޅުވުމަށް މިހާރުވެސް
ބޭނުންކުރަމުންދާ ހޮޅި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަލާކުވެފައިވާނަމަ އެތަކެތި ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
-3 ކާރޓެއިން ގަތުމުގެ ކުރިން މަރުކަޒުގެ އެޕްރ ވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.
5.1 ބެޑް ކާރޓެއިން 7 އެތި
5.2 ކުޑަދޮރު ކާރޓެއިން 4 W1 އެތި
5.3 ކުޑަދޮރު ކާރޓެއިން 5 W2 އެތި
6 މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި އަދި ހުޅަނގު ފަރާތާއި އަދި ޕޯރޗްގަ ވަށައިގެންވާ ދިޔަދޮވި ނައްޓާ އައު ދިޔަދޮވި ހަރުކުރުން (ނަލަފިލާ އާއި އެ ކު)
-1 ދިޔަދޮވި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ޓޯޓަލް ކޯޓެޑް ތިކްނަސް 0.48 މިލިމީޓާރ އަށްވުރެ ތުނިނ ން ލައިސާރޓް (އެމް.އެސް.ޕީ) ގައި
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓިނެވެ. މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާ ދިޔަދޮވިއާއި އެއްކުލައެވެ.
-2 ނަލަފިލާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ 12 މމ ޝެރަރ ބޯޑެވެ.
-4 ހަރުކުރެވޭ ހުރިހާ ދިޔަދޮވިތަ ކުގައި ފެން ބޭލުމަށް 3" އެސްލޯން ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. ހޮޅީގައި 3 ފ ޓު ދުރުމިނުގައި ކުލިޕު
ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރު ން ކުރިން ހަރުކުރެވިފައިވާ ދިޔަދޮވި ތަކުގައިވެސް ފެންބޭލި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހުޅަނގު
ފަރާތުގައި ހިމެނޭ ދިޔަދޮވި ހޮޅިތަކުގައި 3 އިންޗެީގ ބޯލްވޭލް ހަރުކުރެވެން ވާނެއެވެ.
-7 ދިޔަދޮވި ހޮޅި ހަރުކުރާނީ މި އިދާރާއިން ދޭ ކުރެހުމުގައިވާ ތަންތަނުގައެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމެއިލް : info@krh.gov.mv ފޯނު ނަންބަރު: 6521661
Page4of7

g
ނެއްލައިދ ޞި އްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސަކަތް ތަކުގެ މައުލ މާތު
6.1 ޕޯޗްގެ ދިޔަދޮވި އަދި ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުން 22 ފ ޓު
6.2 ހުޅަނގު ފަރާތު ދިޔަދޮވި އަދި ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުން 63 ފ ޓު
6.3 އިރުމަތީ ފަރާތު ދިޔަދޮވި އަދި ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުން 63 ފ ޓު
7 ކަރަންޓު މަސައްކަތް
-1 އިމާރާތު މެއިން ދޮރު ކައިރީގައިވާ ޑީ ބޯޑް (ޑިބޯޑް)1 ހުޅަނގު ފާރަށް ބަދަލު ކުރުން. ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް.
-2 އޭގެ އިތުރު ޑީބޯޑެއް(ޑީބޯޑް)2 އިރުމަތީ ފާރުގައި ހަރުކުރުން. ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް
-3 ޑީބީ 1 އިން ޑިބީ 2 އަށް އަޅާ މައި ކޭބަލް ވާންވާނީ 16މމ ސްކެއަރ 3 ފޭސް ކޭބަލްއަށެވެ. އަދި މި އާއެކު 6މމ ސްކެއަރ
އާތު ކޭބަލް އަޅަން ވާނެއެވެ. ޑީ.ބީ ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ހެ ގަރ ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ތަކެއްޗެވެ.
-4 ހަރުކުރެވިފައިވާ ޑީބީ 3 އަށް އަޅާފައިވާ މައި ކޭބަލް، ޑީބީ 1 އިން ނަގާ ޑީބީ 2 އަށް ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
-5 ކަރަންޓް ވައިރިންގެ އެއްމެހާ ކަންކަން ކުރަންވާނީ ފެނަކައިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފު ނުވާނެ ހެންނެވެ.
-6 ޑީބީ 1 ބަދަލް ކުރާއިރު ކުރިން ހުރި ބައެއް ޕޮއިންޓްތައް ޑީބީ 2 އަށް ބަދަލް ކުރަން ވާނެއެވެ.
-7 ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ އެއްމެހާ ތަކެތި ވާންވާނީ ފެނަކަ އެޕްރ ވް ކުރެވިފައިވާ ތަކެތިކަމުގައެވެ.
-8 އިމާރާތު އެތެރޭގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި 4 އެމަޖެންސީ ލައިޓް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިތުރަށް 06 އިމަރޖެންސީ ލައިޓު
ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
-9 ލައިޓްތައް ވާންވާނީ ޕިލިޕުސް ނުވަތަ އެފެންވަރު ލައިޓަށެވެ.
-10 އިތުރަށް ހަރުކުރެވޭ 06 ލައިޓް ހަރުކުރާއިރު ލައިޓަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް ވަޔަރިންގ އަޅާ ސޮކެޓް ހަރުކުރަން ވާނެއެ ވެ.
-11 ކަރަންޓް ވައިރިން އަޅަންވާ ޕޮއިންޓްތައް އަދި ޑީބީ ދައްކުވައިދޭ ކުރެހުމެއް ވާނެއެވެ.
7.1 ކަރަންޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 1
8 ސެޓް އަލިފާން ނިވި (ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުޝަރ) ހަރުކުރުން
-1 މަރުކަޒުން ދީފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ ތަންތަނުގައި ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުޝަރ ހަރުކުރު.
8.1 ސީ.އޯ.ޓ ސިލިންޑަރ 6 2KG
8.2 ޕައުޑަރ ސިލިންޑަރ 9 6KG
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމެއިލް : info@krh.gov.mv ފޯނު ނަންބަރު: 6521661
Page5of7

g
ނެއްލައިދ ޞި އްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސަކަތް ތަކުގެ މައުލ މާތު
8.2 ވޯޓަރ ސިލިންޑަރ 6 9Litter
8.4 ފޯމް ސިލިންޑަރ 6 9Litter
9 އެމްބިއުލޭންސް ގަރާޖް މަރާމާތުކުރުން
1. ވެލްޑް ކުރެވޭހުރިހާ ތަނެއް ހުންނަށްވާނީ ލޯވަޅު ނުހުންނަވަރަށް ރަނގަޅަށް ބައްދާފައެވެ. ފްރޭމްގެ ހުރިހާ ދަގަނޑެއްގެ އަދި ހޮޅިތަކުގެ
ކޮޅުތައް ހުންނަ ންވާނީ ވެލްޑް ކުރެވި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ވެލްޑް ކުރެވޭ ހުރިހާތަނެއް ރަނގަޅަށް ގާނާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު މުޅި ދަގަނޑު
ފުރޭމްގައި 2 ކޯޓު ރެޑްލެޑް ލާންވާނެއެވެ. ހުރިހާ ދަގަނޑެއްގައިވެސް ދަގަނޑުގައި ލުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އަޅި ކުލައިގެ 2 ކޯޓު
ދަވާދު ލާންވާނެއެވެ.
2. އެމްބިއުލާސް ގަރާޖުގެ ހުރިހާ ހޮޅިތަކުން ދަވާދު ރަގަޅަށް ކަހާ ހަލާކުފެވައިވާ ހޮޅިތައް ބަދަލުކޮށް މަތީގައިވާ ގޮތަށް ރެޑްލެޑާއި ދަވާދު
ލާންވާނެއެވެ.
3. ގަރާޖުގެ ހުރިހާ ޓިނެއް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޓިނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ޓޯޓަލް ކޯޓެޑް ތިކްނަސް 0.48 މިލިމީޓާރ އަށްވުރެ
ތުނިނ ން ލައިސާރޓް (އެމް.އެސް.ޕީ) ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓިނެވެ. ގަރާޖުގެ 1 ކޮޅާއި 2 ފަރާތުގައި ޓިނުޖަހަންވާނެއެވެ.
4. ދިޔަދޮވި ހަރުކުރުމަށްފަހު ފެންބޭލުމަށް 3" އެސްލޯން ހޮޅި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
5. ހިޔާކުރުމަށާއި ބި ތްތައް ބެއްދުމަށް ޓިނަށް ޖަހަންޖެހޭނީ ސެލްފްޓެޕިން އެސް އެސް އިސްކުރެވެ.
3" .6 ތަޅުމެއް އަޅަންވާނެއެވެ. "( )21' ×12'7 ތަޅުން އެޅުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހިލަވެއްޏެވެ. ތަޅުން އެޅުމުގެކުރިން ބިންގަނޑު
ރަގަނޅަށް ލެވެލްކޮށް ފެންޖަހާ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފުލޯއަށް ޙާއްސަ އަޅިކުލައިގެ ދަވާދުލާންވާންއެވެ.
9.1 ގަރާޖު މަރާމާތުކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 1
10 މަރުކަޒުގެ އޮ ފީސް އިމާރާތް، ވާޑް ޑްރެސިންގް ރ މް އަދި ޕަބްލިކް ޙެލްތް ޔުނިޓަށް ކަބަޑު ސެޓް ޖެހުން.
-1 މަރުކަޒުން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް 18މމ ކަބަޑުފިލާގައި ކަބަޑު ސެޓް ޖެހުން. ކަބަޑު ޖެހުންމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ގްލޮސީ ހުދު
ކުލައިގެ 18މމގެ ކަބަޑު ފިލައެވެ. އަދި ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް ތަޅާއި އަތްގަނޑު، ކަބަޑުތަކުގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
-2 މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހުޅުތައް ވާންވާނީ ހައިޑްރޮލިކް އެސް.އެސް ހުޅުކަމުގައެވެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމެއިލް : info@krh.gov.mv ފޯނު ނަންބަރު: 6521661
Page6of7

g
ނެއްލައިދ ޞި އްޙީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސަކަތް ތަކުގެ މައުލ މާތު
-3 ކަބަޑުތައް ޖެހުމަށްފަހު އެތަކެތި ހުންނަންވާ ހިސާބުތަ ކުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ފާރުގައި ހަރުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަބަޑުތައް
ފާރުގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
10.1 ކަބަޑު 4 ފ ޓު 8 ފ ޓުގެ 8(C1(އެތި
10.2 ކަބަޑު 2 ފ ޓު 4 ފ ޓު ވޯލް މައުންޓް) C2) ވޯރޑުގައި އަދި ޑްރެސިންރ މުގައި 2 އެތި
ޖުމްލަ:
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ. އާއި އެކު
މުއްދަތު:
ނަން:
މަޤާމު:
ތާރީޙް:
އިތުރުބަޔާން
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި ހޯދާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލު ވާ ފަރާތުން ކަމަށް ވުމާއިއެކު މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އެތަކެތި އެޕުރ ވްއަށް ވެރިފަރާތަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީ ކޮންސަލްޓެންޓް އެޕުރ ވް ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކޮން ސަލްޓެންޓް އެޕުރ ވްނުކުރާ އެއްވެސް މެޓިރިއަލްސް އެއް ޢިމާރާތަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ކުރިން ބޭނުންކޮއްފައި ނުވާ މުޅިން އައު، ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ.
މެޓީރިއަލް ގުދަންކޮ ށްފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ތަކެތި ހަލާކުނުވާގޮތަށް އަދި ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ. އަދި މެޓީރިއަލްސް ގުދަން ކުރުމުގައި އެތަކެތި އުފައްދާފައިވާ ފަރާތުގެ އިންސްޓްރަކްޝަނާއި އެއްގޮތަށް
ގުދަންކުރަން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަނުން ނައްޓުވާ ތަކެތި މަރުކަޒާ ހަ ވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.
03 މެއި 2023
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ
އީމެއިލް : info@krh.gov.mv ފޯނު ނަންބަރު: 6521661
Page7of7